



MATHEMATICS IN SETSWANA  
GRADE 2 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-4315-0000-0

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition

ISBN 978-1-4315-0000-0



9 781431 500000




ISBN 978-1-4315-0000-0

MATESISI KA SETSWANA – Mophato 2 Buka |



# Diteng

No.	Sethlhogo	Ts.
1	Nna le balelapa la me	2
2	Go bala	4
3	Dipalo	6
4	Dipalo gape	8
5	Go tlhakanya le go ntsha	10
6	Go arolelana le tshetelete	12
7	Dipaterone/Diphethene	14
8	Dibopego	16
9	Dibolo le mabokoso	18
10	Bolelee	20
11	Boima kana mmase	22
12	Mothamo	24
13	Nako	26
14	Khalentara ya malatsi a botsalo	28
15	Kokoanya mme o tlhaole	30
16	Buisa mme o tlhalose	32
17	Pele, morago le magareng	34
18	Dipalo 1 – 30	36
19	Melapalo	38
20	Melapalo e mengwe gape	40
21	Go tlhakanya le go ntsha	42
22	Malatsi, dibeke le dikgwedi	44
23a	Go tlhakanya	46
23b	Go ntsha	48
24	Go tlhakanya	50
25	Madikgotsa tshetelete	52
26	Tshetelete ya pampiri	54
27	Dipaterone	56
28	Dipaterone	58
29	Katiso: x 2	60
30	Katiso: x 5	62
31	Dikgang tse dingwe tsa go atisa	64
32	Dilo tsa matlhakore a 3	66



No.	Sethlhogo	Ts.
33	Rulaganya o bo o bapisa dinomore: 1 – 40	68
34	Rulaganya mme o bapise: 40 – 50	70
35	Dipalo 40 – 50	72
36	Dikwere, dikhutlonnetsepa, dikhutlotharo le didiko	74
37	Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 20	76
38	Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 50	78
39a	Go tlhakanya gape	80
39b	Go tlhakanya gape (tsweletso)	82
40	Bolelee	84
41	Go ntsha	86
42a	Go ntsha gape	88
42b	Go ntsha go gongwe gape (tsweletso)	90
43	Bokete le botlhofo	92
44	Dipateronepalo: Bo-pedi	94
45	Oketsa gabedi	96
46	Oketsa gabedi gape	98
47	Oketsa gabedi	100
48	Tsweletso ya go oketsa gabedi	102
49	Diduti le mothamo	104
50	Katiso: x 3	106
51	Dipateronepalo: Botharo	108
52	Katiso: x 4	110
53	Dipateronepalo: Bonne	112
54	Dikgang tsa go atisa	114
55	Diura	116
56	Dipateronepalo: Botlhano	118
57a	Metsotso	120
57b	Metsotso gape	122
58	Go bopa ditlhophla le go aroganya	124
59	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	126
60	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	128
61	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	130
62	Dihalofo: I – 20	132
63	Go aroganya 20 – 50	134
64	Tshedimosetso	136
	Se - se - segilweng 1	
	Se - se - segilweng 2	



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo

Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhе tsa semmuso, mme ga di duelelwе.

Re soloфela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re soloфela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse. Wena le barutwana ba gago.



Mophato

2



# Matemasisi

KA SETSWANA

Buka e, ke ya ga:



SETSWANA

Buka

I



Letlha:

## Nna le balelapa la me

Ke na le dingwaga di le robedi.



Nomore ya ntlo ya rona ke 12.



Ke nna yo monnye mo lelapeng la rona.



Ke na le boausi ba babedi.



Rre o na le dingwaga di le 32.



Tlatsa dikarabo tsa dipotso tse di ka ga wena le balelapa la gaeno.

Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Dingwaga di le pedi tse di fetileng ke ne ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Ngwaga o o tllang ke tlaa bo ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Ke nna kwa \_\_\_\_\_.

Ke mang yo mogolo mo lelapeng la gaeno? \_\_\_\_\_.

Kwala gore o na le dingwaga di le kae \_\_\_\_\_.

Ke mang yo monnye mo lelapeng la gaeno? \_\_\_\_\_.


Kwala gore o na le dingwaga di le kae \_\_\_\_\_.

Letlha la gompieno ke \_\_\_\_\_.




Leina la me ke. Thala setshwantsho sa balelapa la gaeno.

Handwriting practice area for the numbers 1 through 9. The numbers are written in a dotted font for tracing. A pencil icon is at the start of the row.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Letħha:

.....

## Go bala



Tlatsa diphatlha tse di se nang sepe.



matlho

maronthorontho

dipetše





matlho

maronthorontho

dipetše



2








matlho

maronthorontho

dipetšhe






matlho

maronthorontho

dipetšhe




Aroganya  
maronthorontho le  
dipetšhe ka go lekalekana.



Teacher:

Sign:

Date:

3




## Dipalo

Buisa matshwaopalo le mafoko a a mo botong.

1	73	5q	robonngwe	lesomenngwe
66	35		somenne	lesomesupa
42	97		nne	thataro
24	32		lesomerobonngwe	lesome



Kwala palo ya dibalunu mo bolokong.





Kwala dipalo tse di latelang ka mafoko.

6

4

8

I

2

5

0

10

3

q

I2

I7

I4

22

I8

II

20

I5

I3

I6



37 38 39 40 41 42 43 44

89 90 91 92 93 94 95 96




Teacher:

Sign:

Date:

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I20

## Dipalo gape



Thala khutlotharo  $\triangle$  go dikologa dipalomaleka le sediko  $\circ$  go dikologa dipalomafeta.



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20




Kwala dinomore tsa dintlo.





Bala mebala e mebedi ya dibaga.



Kwala nomore ya.

$$10 \quad 2 = \boxed{12}$$

$$10 \quad 3 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 \quad 5 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 \quad 8 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 \quad 9 = \boxed{\phantom{00}}$$

Re ka e kwala jaaka:

$$10 + 2 = 12$$

$$\boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$



Karabo ke eng?

$$10 + 1 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 8 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 5 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 9 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 6 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 3 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$10 + 7 = \boxed{\phantom{00}}$$



13 5 7 9 11 13 15 17 19  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20




Teacher:

Sign:

Date:

Letsha:


## Go tlhakanya le go ntsha



Tlhakanya o bo o ntsha.



$$9 + 8 = \boxed{17}$$



$$18 - 8 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



Balela.



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

$$6 + 5 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$8 + 9 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$11 + 3 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$12 - 5 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$8 + 7 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$3 + 8 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$9 - 5 = \boxed{\phantom{0}}$$


$$16 - 9 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$6 + 4 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$8 + 4 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$8 - 4 = \boxed{\phantom{0}}$$

$$6 - 4 = \boxed{\phantom{0}}$$



Tlhakanya.

$$\begin{array}{r} \text{[apple]} + \text{[apple]} + \text{[apple]} + \text{[apple]} = \text{[apple]} \\ 2 + 2 + 2 + 2 = 8 \end{array}$$

$\text{[pear]} + \text{[pear]} + \text{[pear]} = \text{[ ]}$
$\text{[strawberry]} + \text{[strawberry]} + \text{[strawberry]} + \text{[strawberry]} = \text{[ ]}$
$\text{[pineapple]} + \text{[pineapple]} + \text{[pineapple]} + \text{[pineapple]} + \text{[pineapple]} = \text{[ ]}$
$\text{[orange]} + \text{[orange]} + \text{[orange]} + \text{[orange]} = \text{[ ]}$



Balela.

$2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{00}}$

$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = \boxed{\phantom{00}}$

$2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{00}}$

$4 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$

$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\phantom{00}}$

$4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$

$5 + 5 + 5 = \boxed{\phantom{00}}$

$5 + 5 = \boxed{\phantom{00}}$

$1 + 1 + 1 = \boxed{\phantom{00}}$





2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Teacher:  
Sign:  
Date:

## Go arolelana le tšhelete



Arolelanang maungo a a fa tlase.

Feleletsa.





5c




Khalara dikhoene tse di nepagetseng kgotsa dipampiritšelete gore di tlhakane go dira tlhwatlhwae e e tshwanang le e e tshwantshitsweng mo khoeneng kgotsa mo pampiritšeleteng ya ntsha mo moleng mongwe le mongwe.



=




=






=



=



=



RI 1c R5 5c RIO




Teacher:


Sign:

Date:


## Dipaterone/Diphethene



Kopoloela diphethene tse di mo patitshokong mo diphatlheng tse di fa tlase.




Atolosa paterone.







Khalara dibaga fa o ntse o bala ka bo-pedi.



Khalara mabolomo fa o ntse o bala ka bo-tlhano.



Khalara dibaga fa o ntse o bala ka bo-lesome.



O O A O O I A O O I A



Teacher:


Sign:

Date:




Letlha:


## Dibopego




Khalara dikhutlonne ka botala jwa legodimo, didiko ka bohibidu mme dikhutloharo ka serolwana.



Khalara didiko tsotlhe ka bohibidu, dikhutlonne ka botala jwa legodimo le dikhutloharo ka serolwana.



A matlhakore a tlhamaletse kgotsa a kgolokwe. Khalara karabo e e nepagetseng.




tlhamaletse

kgolokwe



tlhamaletse

kgolokwe



tlhamaletse

kgolokwe



Thala lephuka le lengwe la dirurubele.



O O O O O O O O O O

O A I O A I O A I O A I O



Teacher:


Sign:

Date:

q

Letha:

## Dibolo le mabokoso



Sekeletsa mabokoso ka botalajwa legodimo mme dibolo ka bohibidu.



2

Khalara karabo e e nepagetseng.



Lebokoso le a

relela

kgokologa




Bolo e a

relela

kgokologa



Khalara karabo e e nepagetseng.




losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng




losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng




losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng




losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe  
losi lo lo tlhamaletseng



Bua gore a bolo e kwa morago, fa pele, gaufi le kgotsa mo godimo ga lebokoso.



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



bolo lebokoso



Teacher:

Sign:

Date:


10

Kgweditharo |

Ba dira eng?

Bolele

Letlha:



Ke terena efe e e khutshwane mme ke efe e telele?



khutshwane

telele



khutshwane

telele




Ke moago ofe o o kwa godimo mme ke ofe o o kwa tlase?



kwa godimo

kwa tlase



kwa godimo

kwa tlase



Ke motho ofe yo mokhutshwane  
mme ke ofe yo moleele?



mokhutshwane


moleele

mokhutshwane



moleele



Dirisa mosego wa seatla. Khutlonne e boleele jwa diatla di le kae?  
Dirisa mosego wa lenao. Khutlonne e boleele jwa dinao di le kae?



Jaanong lekanyetsa bogodimo jwa khutlonne ka diatla le dinao.




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:


## Boima kana mmase



Bua gore a selo se boketenyana kgotsa se botlhofonyana go na le se sengwe.



bokete






bokete

botlhofo




Sekeletsa selo se se bokete.





A selo se bokete kgotsa botlhoho go feta kilogeramo?



bokete



bokete

botlhoho



bokete



bokete


botlhoho



Teacher:

Sign:

Date:



Letsha:

Tlotlang ka ga setshwantsho

Mothamo



Khalara karabo e e nepagetseng.



tletse

lolea

halofo

tletse

lolea

halofo



tletse

lolea

halofo

tletse

lolea

halofo



tletse


lolea

halofo

tletse

lolea




halofo



Selekanyo se le sengwe se tlatsa letshwao la ntlha la jeke.  
Jeke e e tlaa tlatswa ke dilekanyo di le kae?





Go tshetswe dilekanyo di le kae mo dijekeng tse?



Jeke e ka fa molemeng e tshola litara e le l ya metsi.

Ke jeke efe e nang le matute a a tshwanang mme ke jeke efe e  
nang le matute a a kwa tlase mo teng.



a a tshwanang kwa tlase

a a tshwanang kwa tlase



# tletse lolea



Teacher:

Sign:


Date:



## Nako

Letlha:

Yang kwa go Se-segeletsweng sa I. Sega mafoko o bo o a kgomaretsa ka fa tlase ga ditshwantsho go bontsha gore ke nako mang.



Feleletsa dipolelo.

Ke \_\_\_\_\_ mo mosong thata.

Ke \_\_\_\_\_ mo mosong.

Ke \_\_\_\_\_ mo thapameng.

Ke \_\_\_\_\_ tsatsi le letsatsi.

Ke \_\_\_\_\_ thari tsatsi le letsatsi



Maabane

Gompieno

Ka moso



Araba dipotsa.

Ngwana o dira eng gompieno? \_\_\_\_\_

Ngwana o dirile eng maabane? \_\_\_\_\_

Ngwana o tlaa dira eng ka moso? \_\_\_\_\_



Thala setshwantsho sa gago.

Maabane

Gompieno

Ka moso



# Maabane

M M A A C C O O A A O O J J A A



Teacher:

Sign:

Date:

14

Kgweditharo |

## Khalentara ya malatsi a botsalo



Gatisa dikgwedi.



Ferikgong

Sipho  
Maryke  
Annie

Tlhakole

Jeffrey  
Simon

Mopitlwe

Ati  
Juan

Moranang

Betty  
Liezel

Motsheganong

Lettie  
Ricco  
George

Seetebosigo

Mpho

Phukwi

Palesa  
Lisa  
Kayla

Phatwe

Mbali  
Brenda  
Mary

Diphalane

Karin  
Jaco

Ngwanaitseele

Gugu  
Dian

Sedimonthole

Kara  
Richard  
Denise



Kwala leina la ngwana mongwe le mongwe mo tlelaseng kana phaposiborutelong  
mo khalentareng e ya malatsi a botsalo.

Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwe
Moranang	Motsheganong	Seetebosigo
Phukwi	Phatwe	Lwetse
Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole



Let'satsi la me  
la botsalo le ka




Teacher:  
Sign:  
Date:



Letha:

## Kokoanya mme o tlhaole



Kokoanya mme o tlhaole dibolo morago o di thale mo lebokosong le le nepagetseng.



dibolo tse di botala jwa  
tllhaga

dibolo tse di  
khividu

dibolo tse di botala jwa  
legodimo

dibolo tse di  
serolwana



Kokoanya mabolomo, o a tlhaole mme o a tsenye mo dinkgong.



Mabolomo a a  
serolwana



Mabolomo a a  
mahibidu



Mabolomo a a  
phepole




Mabolomo a a pinki




Mabolomo a a  
mmala wa  
namune





Thhaola dilo. Dira ditshwantsho tsa gago.



Dilo tse di botlhofo




Dilo tse di bokete



dibolo tse dinnye




dibolo tse dikgolo



dibokoso tse dinnye



dibokoso tse dikgolo



Teacher:

Sign:


Date:

16

Kgweditsharo |

## Buisa mme o tlhalose


Letlha:



Tlhaola dikheraeyone. Dira setshwantsho ka tsona.



Tlhaola mabolomo. Dira setshwantsho ka ona.



Tlhaola maru le metshe ya badimo. Di thale.





Araba dipotsa.

Dikhutloharo	Dikhuttonne	Didiko

Go na le dikhutloharo di le kae?

Go na le dikhuttonne di le kae?

Go na le didiko di le kae?

A go na le dikhutloharo tse di fetang dikhuttonne?

A go na le didiko kgotsa dikhutloharo tse dints'i?


A go na le didiko kgotsa dikhuttonne tse dints'i?

ga go na sepe	halofo	e tletse

Go na le dijeke di le kae tse di se nang sepe?

Go na le dijeke tse di halofo di le kae?

Go na le dijeke di le kae tse di tletseng?



Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:



## Pele, morago le magareng


Tlhalosa dinomore ka go dirisa mafoko pele, magareng le morago.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Sekolo: Kgwele nngwe le nngwe e e khibidu e fa gare ga dikgwele tse di botala jwa legodimo.



Kwala nomore e e nepagetseng mo sekwereng.



Tlatsa dinomore tse di tlhaelang.



Ke nomore efe e e tl lang pele ga 8? \_\_\_\_\_

Ke nomore efe e e tl lang morago ga 16? \_\_\_\_\_

Ke dinomore dife tse di magareng ga 8 le 12? \_\_\_\_\_



Khalara dinomore tse di magareng ga 14 le 17 ka botala jwa legodimo. Khalara nomore e e fa pele ga 14 ka bohibidu. Khalara nomore e e fa morago ga 17 ka serolwana.



Kwala dinomore tsotlhe tse di mo dibageng tse di serolwana.  
Re bitsa dinomore tse di mo dibageng tse di serolwana eng?

Kwala dinomore tsotlhe tse di mo dibageng tse di pinki.  
Re bitsa dinomore tse di mo dibageng tse di pinki eng?



Arolela bana ba ba apereng mmala o o serolwana dibaga tse di serolwana.

Mongwe le mongwe o bona dibaga di le kae? \_\_\_\_\_ . A go na le dibaga tse di setseng? \_\_\_\_\_

Arolela bana ba ba apereng mmala o o pinki dibaga tse di pinki.

Yo mongwe le yo mongwe o bona dibaga di le kae? \_\_\_\_\_ . A go na le dibaga tse di setseng? \_\_\_\_\_



Araba dipotso tse di latelang.

Kwala dipalomaleka di le tharo tse di tlang fa morago ga 12? \_\_\_\_\_

Kwala dipalomafeta di le tharo tse di tlang fa morago ga 14? \_\_\_\_\_

Ke dipalomafeta dife tse di tlang magareng ga 18 le 24? \_\_\_\_\_

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 8 le 18? \_\_\_\_\_



Teacher:

Sign:

Date:

18




Letlha:

## Dipalo I – 30

Go na le dibuka di le kae?  
Go na le mabotlololo a pente a le makae?




Go na le dibaga di le kae?



Go na le dibuka di le kae?



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.






Leba sekao sa nt̄lha mme o feleletse tse di setseng.



18	=	1	lesome le le	+	8	diyuniti di le	kgotsa	18	=	10	+	8
15	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
19	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
22	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
24	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	




Go na le dibaga di le kae?



Palo

Re ka e kwala jaaka.

$$20 + \boxed{ } = 22$$



Palo

Re ka e kwala jaaka.

$$20 + \boxed{ } = 22$$



Kwala ka mafoko.

- 10 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_  
 14 \_\_\_\_\_  
 16 \_\_\_\_\_  
 18 \_\_\_\_\_  
 20 \_\_\_\_\_  
 22 \_\_\_\_\_  
 24 \_\_\_\_\_

- 11 \_\_\_\_\_  
 13 \_\_\_\_\_  
 15 \_\_\_\_\_  
 17 \_\_\_\_\_  
 19 \_\_\_\_\_  
 21 \_\_\_\_\_  
 23 \_\_\_\_\_  
 25 \_\_\_\_\_



Leba sekao sa nt̄lha mme o feleletse tse di setseng.

25	=	2	masome	+	5	metso	22	=	2	masome	+	2	metso
13	=		masome	+		metso	21	=		masome	+		metso
26	=		masome	+		metso	19	=		masome	+		metso



Teacher:  
Sign:  
Date:

|q

Kgweditharo |




Letihā:

.....


## Melapalo




Tlatsa dipalo tse di tlhaelang.



**2** Mmutla o tlotse bokgakala jo bokae? Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.








**3** Tshepe e tlotse bokgakala jo bokae? Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.





Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo. Mmutla o tlotse bokgakala jo bokae?



Teacher:


Sign:

Date:





Letihha:



## Melapalo e mengwe gape



Thusa Mmutla go kwala palo. Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.





Thusa tshepe go kwala palo.  
Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.







Thusa Mmutla go kwala palo.



Thusa tshepe go kwala palo.



Teacher:


Sign:

Date:



Letlha:

## Go tlhakanya le go ntsha



Kwala  
nomore ya  
dibaga.

Go na le dibaga di le kae tse di khividu?

Go na le dibaga di le kae tse di botala jwa legodimo?

Go na le dibaga di le kae tse di botala jwa tlhaga?

Go na le dibaga di le kae tse di mmala wa namune?

Go na le dibaga di le kae tse di phepole?

Go na le dibaga di  
le kae gotlhelile?




Kwala palo ya dibaga tsa mmala mongwe le mongwe mo mabokosong a a nepagetseng mme o di tlhakanya.

khibidu	
serolvana	
mmala wa namune	
phepole	
khunou	

botalajwa tlhaga	=	
pinki	=	
botalajwa legodimo	=	
botalajwa tlhaga	=	
serolvana	=	



Feleletsa dipaterone.





Tlhakanya dibaga tse di botala jwa legodimo le tse di khibidu mme morago o tlatse karabo mo lebokosong.

+	=	15
8 + 7 =		
+  +	=	
8 + 2 + 5 =		
+	=	
q + b =		
+  +	=	
q + _____ + _____ =		



Golaganya setshwantsho le palo e e nepagetseng mme morago o tlatse karabo.

	$7 - 5 =$ <input type="text"/>
	$q - 4 =$ <input type="text"/>
	$8 - 3 =$ <input type="text"/>
	$5 - 4 =$ <input type="text"/>
	$6 - 2 =$ <input type="text"/>



Kwala karabo ya.

	$q - 6 = 3$
	$_____ - _____ = _____$
	$_____ - _____ = _____$
	$_____ - _____ = _____$




Teacher:

Sign:

Date:

## Malatsi, dibeke le dikgwedi



Mosupologo	Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwé
Labobedi	Moranang	Motsheganong	Seetebosigo
Laboraro	Phukwi	Phatwe	Lwetse
Labone	Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole
Labotlhano			
Lamatlhato			
Sontaga			



Araba dipotso tse di latelang tse di ka ga matsatsi a beke.

Ke letsatsi lefe le le tläng pele ga Laboraro? \_\_\_\_\_

Ke letsatsi lefe le le tläng morago ga Laboraro? \_\_\_\_\_

Ke letsatsi lefe le le tläng morago ga Lamatlhato? \_\_\_\_\_

Ke letsatsi lefe le le tläng magareng ga Mosupologo le Laboraro? \_\_\_\_\_

Fa Mosupologo e le letsatsi la ntłha, go raya gore Lamatlhato ke letsatsi la \_\_\_\_\_

Ke malatsi afe a a tläng magareng ga Laboraro le Lamatlhato? \_\_\_\_\_



Araba dipotso tse di latelang ka ga dikgwedi.

Ke kgwedi efe e e tläng motago ga Moranang? \_\_\_\_\_


Ke kgwedi efe e e tläng morago ga Seetebosigo? \_\_\_\_\_

Ke kgwedi efe e e tläng magareng ga Phatwe le Diphalane? \_\_\_\_\_


Ke dikgwedi dife tse di tläng magareng ga Ferikgong le Seetebosigo? \_\_\_\_\_

Kgwedi ya ntłha mo ngwageng ke efe? \_\_\_\_\_

Kgwedi ya bofelo mo ngwageng ke efe? \_\_\_\_\_



Ditumelo mo  
Aforikaborwa



Ditiragalo tsa  
hisetori

Letsatsi la Ditshwanelo tsa Botho  
Letsatsi la Kgololosego  
Letsatsi la Badiri  
Letsatsi la Bašwa  
Letsatsi la Bosetšhaba la Bomme  
Letsatsi la Ngwaobošwa  
Letsatsi la Poelano

Letsatsi la  
botsalo

Letsatsi la me la botsalo



Se-se-segeletsweng sa 2: Dirisa Tse-di-segeletsweng o bo o kgomaretса malatsi  
a sedumedi a boikhutso le malatsi otlhе a boikhutso a  
Aforikaborwa mo dikgweding tse di mo khalentareng.

Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwе
Moranang	Motsheganong	Seeteboosigo
Phukwi	Phatwe	Lwetse
Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole



Teacher:

Sign:

Date:

23a


Kgweditharo |



Letihha:

.....

### Go tlhakanya



Lebelela setshwantsho o bo o kwala palo ya dimmabole tsa mmala mongwe le mongwe mo mabokosong a a nepagetseng mme morago o tlhakanye dipalelo.

<b>khibidu</b>	+	<b>botala jwa legodimo</b>	=	<b>3</b>	+	<b>4</b>	=	<input type="text"/>
<b>botala jwa tlhaga</b>	+	<b>botala jwa legodimo</b>	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<b>pinki</b>	+	<b>botala jwa legodimo</b>	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<b>botala jwa tlhaga</b>	+	<b>mmala wa namune</b>	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<b>khibidu</b>	+	<b>botala jwa tlhaga</b>	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<b>mmala wa namune</b>	+	<b>botala jwa legodimo</b>	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>





Tlhakanya


$3 + 2 =$	<input type="text"/>	$4 + 6 =$	<input type="text"/>	$9 + 3 =$	<input type="text"/>
$6 + 5 =$	<input type="text"/>	$7 + 8 =$	<input type="text"/>	$8 + 4 =$	<input type="text"/>
$9 + 5 =$	<input type="text"/>	$8 + 6 =$	<input type="text"/>	$7 + 4 =$	<input type="text"/>
$9 + 9 =$	<input type="text"/>	$7 + 5 =$	<input type="text"/>	$8 + 8 =$	<input type="text"/>
$7 + 6 =$	<input type="text"/>	$9 + 6 =$	<input type="text"/>	$7 + 7 =$	<input type="text"/>



Kwala palo ya:

  $2 + 3 = 5$



  $\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

  $\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

  $\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



Tlhakanya dibaga go dira gore dikale di lekalekane. Re go diretse ya ntlha.



Teacher:

Sign:

Date:


# 23b

Kgweditharo I



Letlha:

## Go ntsha



Leba setshwantsho o bo o kwale dipalo tsa go ntsha.

dimonamone tse di khibidu

**8**

**5**

**3**

dimonamone tse di botala jwa tlhaga

dimonamone tse di serolwana

dimonamone tsa mmala wa namune

dimonamone tse di pinki



Ntsha.

$5 - 3 = \boxed{\phantom{00}}$

$10 - 6 = \boxed{\phantom{00}}$

$12 - 3 = \boxed{\phantom{00}}$

$11 - 5 = \boxed{\phantom{00}}$

$15 - 7 = \boxed{\phantom{00}}$

$12 - 4 = \boxed{\phantom{00}}$

$14 - 9 = \boxed{\phantom{00}}$

$14 - 8 = \boxed{\phantom{00}}$

$11 - 4 = \boxed{\phantom{00}}$

$18 - 9 = \boxed{\phantom{00}}$

$12 - 5 = \boxed{\phantom{00}}$

$16 - 8 = \boxed{\phantom{00}}$

$13 - 7 = \boxed{\phantom{00}}$

$15 - 6 = \boxed{\phantom{00}}$

$14 - 7 = \boxed{\phantom{00}}$




Feleletsa.



$$\boxed{q} - \boxed{3}$$

Ga e lekane le

$$\boxed{3} - \boxed{q}$$








$$\boxed{5} - \boxed{2}$$

Ga e lekane le

$$\boxed{2} - \boxed{5}$$



Kwala palo ya:



Teacher:

Sign:

Date:

24

Kgweditharo |



## Go tlhakanya

Letlha:





Tlhakanya dipalo tse di mo bolokong bongwe le bongwe o bo o kwala palogotlhe.


2	8	7	5	3
10	10	10	10	10

--	--	--	--	--



Dirisa molapalo. Kwala karabo ya go tlhakanya. Re go diretse ya ntlha.





$10 + 3 = 13$	$10 + 2 = \boxed{\phantom{00}}$
$10 + 5 = \boxed{\phantom{00}}$	$10 + 7 = \boxed{\phantom{00}}$
$10 + 1 = \boxed{\phantom{00}}$	$10 + 6 = \boxed{\phantom{00}}$
$10 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$	$10 + 8 = \boxed{\phantom{00}}$
$10 + 9 = \boxed{\phantom{00}}$	$10 + 3 = \boxed{\phantom{00}}$





$16 + 13$	$14 + 12$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & 20 \\ b & 3 & q \\ \hline 16 & 13 & 2q \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{\phantom{00}} \\ 4 & 2 & \boxed{\phantom{00}} \\ \hline \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} \end{array}$

$17 + 11$	$15 + 13$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{\phantom{00}} \\ 7 & 1 & \boxed{\phantom{00}} \\ \hline \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{\phantom{00}} \\ 5 & 3 & \boxed{\phantom{00}} \\ \hline \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} \end{array}$

$16 + 12$	$18 + 12$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{\phantom{00}} \\ 6 & 2 & \boxed{\phantom{00}} \\ \hline \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{\phantom{00}} \\ 8 & 2 & \boxed{\phantom{00}} \\ \hline \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} & \boxed{\phantom{00}} \end{array}$



Lisa o na le  
dibadisi di le 9  
mme ga Aakar  
o na le di le 8



Palogotlhe ke eng?



Teacher:  
Sign:  
Date:

25


Kgweditharo |



Go na le eng mo bankeng ya me ya kolobe?

Letlha:

## Madi kgotsa tšhelete



Sega dikhoene go tswa mo Tse-di-Segilweng 3, mme o kgomaretse ditlhwatlhwa tse di nepagetseng fa.





Ke disente di le kae?

10c

5c

2c

1c

20c

20c

1c

20c

50c

2c

10c

1c

1c

50c

20c

2c

1c

2c

20c

10c



Dipalo tsa mafoko:

Suzy o na le 50c. Mmaagwe o mo naya 20c gape. Suzy o na le bokae gotlhlele?

Ke na le 90c. Ke rekile dimonamone tsa 30c. Ke saletswe ke bokae?



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


26



## Tšhelete ya pampiri

Go na le pampiritšhelete ya bokae mo sepatšheng sa me?

Letlha:



Sega ditšhelete tsa pampiri go tswa mo go Tse-di-Segilweng 3,  
mme o kgomaretse ditlhwatlhwa tse di nepagetseng fa.





Ke diranta di le kae gotlhelele?



Dipalo tsa mafoko:

Ke bolokile R50. Ke filwe R20 ya letsatsi la botsalo. Ke na le bokae?



Ke na le R90. Ke rekile buka ka R30. Ke saletswe ke bokae?

Teacher:

Sign:

Date:

27



Kgweditharo |




Opela dipaterone diatla

## Dipaterone

Letlha:




Kopolola dipaterone. Dirisa tse di segetsweng ruri tsa 4.





Dira setshwantsho sa gago go tswa mo dibageng tse di setseng.  
Dirisa tse di segeletsweng ruri tsa 4.



Kopolola dipaterone tse di latelang.



Kopolola dipaterone.



Teacher:

Sign:

Date:



Letlha:


## Dipaterone




Tlhalosa paterone e nngwe le e nngwe ka mafoko. Mafoko a a fa tlase a ka go thusa.



khutlonne



sekwere



khutlotharo





sediko

mebara




Tlhophra mme morago o khalare phethene e e latelang.



Thala paterone e e latelang.




Atolosa paterone.









Thala dipaterone tsa gago ka go dirisa






Thala paterone e e latelang.



Feleletsa tse di latelang gore o tle o nne le sediko se le sosi fela kwa godimo.



Itlhamele dipaterone tsa gago tsa mmala ka go dirisa dibopego tse di fa tlase.



Teacher:

Sign:

Date:

29


Kgweditharo |



Letlha:

Katiso:  $\times 2$

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



O badile dimonamone jang?  
(Bana ba bangwe ba ka re 1, 2,  
3 .... bangwe ba ka re 2, 4, b....)



Feleletsa tse di latelang: Re go diretse ya ntlha.



ditlhophpha di le 4 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

$$4 \times 2 = 8$$



ditlhophpha di le 5 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$5 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 6 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$6 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 7 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$7 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 8 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$8 \times 2 =$$



Thala setshwantso sa tse di latelang.


ditlhophpha di le 3 tsa 2

ditlhophpha di le 4 tsa 2

ditlhophpha di le 9 tsa 2



Thala setshwantsho sa tse di latelang, o bo o tlatse dikarabo tse di fa tlase.




2, 4, 6, 8, \_\_\_, \_\_\_

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\text{ditlhophha di le } 6 \text{ tsa } 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$6 \times 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

Sethalo



6, \_\_\_

$$6 + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\text{ditlhophha di le } 2 \text{ tsa } \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$2 \times \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$$

Sethalo



Segokgo se le sengwe se na le matlho a le 8. Digokgo di le 7 di na le matlho a le makae?



24 6 8 10 12 14

16 18 20 22 24 26

Teacher:

Sign:

Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30


Kgweditharo |



Letlha:

Katiso:  $\times 5$

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



Feleletsa tse di latelang: Re go diretse ya ntsha.



ditlhophpha di le 3 tsa 5

$$5 + 5 + 5 = 15$$

$$3 \times 5 = 15$$



ditlhophpha di le 2 tsa 5

$$5 + 5 =$$

$$2 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 4 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$4 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 6 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$6 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 7 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$7 \times 5 =$$



Dira sethalo sa tse di latelang.


ditlhophpha di le 3 tsa 5

ditlhophpha di le 4 tsa 5

ditlhophpha di le 5 tsa 5



Thala setshwantsho sa tse di latelang, o bo o tlatse dikarabo tse di fa tlase.




5, 10, 15, \_\_\_

$$5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophha di le 4 tsa 5} = \boxed{\quad}$$

$$4 \times 5 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



4, 8, 12, \_\_\_ , \_\_\_

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophha di le 5 tsa 4} = \boxed{\quad}$$

$$5 \times 4 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



5 10 15 20 25 30  
35 40 45 50



Teacher:

Sign:

Date:

# 3I

Kgweditharo |



## Dikgang tse dingwe tsa go atisa

Itirele kgang ya gago ka go dirisa palogotlhhe ya ditsebe, diatla le maoto.




Re ditsala re le IO. Re na le diatla di le kae?

Dira sethalo.

Se bontshe ka dibadisi.

Se bontshe mo molapalong.






Lelapa la ga Susan le na le dipara tsa ditlhako di le 10. Ba na le ditlhako di le kae?

Dira sethalo.

Se bontshe ka dibadisi.

Se bontshe mo molapalong.



Ikwalele kgang ya gago ka go dirisa bana ba le 6 le diatla tsa bona.


Teacher:

Sign:

Date:




Letħha:


## Dilo tsa matħħakore a 3



Khalara dibolo tsotlhe ka bohibidu, dibokoso ka botala jwa tlhaga le disilintara ka botala jwa tlhaga.




Tlhophha karabo e e nepagetseng.




dintshi tse di  
tlħamaletseng

dintshi tse di kgolokwe



dintshi tse di  
tlħamaletseng

dintshi tse di kgolokwe




dintshi tse di  
tlħamaletseng


dintshi tse di kgolokwe




Bua gore a selo se tlaa kgokologa kgotsa se tlaa relela.



kgokologa  
relela





kgokologa  
relela




kgokologa  
relela



Ke tse kae tsaa dilo tse, tse o di bonang mo setshwantshong; disilintara, mabokoso le dibolo?




Kgwele e kae? A e fa pele ga lebokoso? A e kwa letlhakoreng? Kwa morago?  
Mo godimo?




kwa pele \_\_\_\_ kwa  
letlhakoreng \_\_\_\_

kwa morago \_\_\_\_ mo godimo



kwa pele \_\_\_\_ kwa  
letlhakoreng \_\_\_\_

kwa morago \_\_\_\_ mo godimo



kwa pele \_\_\_\_ kwa  
letlhakoreng \_\_\_\_

kwa morago \_\_\_\_ mo godimo



Teacher:



Sign:

Date:


## Rulaganya o bo o bapisa dinomore: 1 – 40



Ke mang yo o nang le dinamune  
tse dintsi?



Ke mang yo o nang le diapole tse dintsi?



Tlatsa mabokoso a a se nang sepe mo sebadising sa dibaga.

1	2	3	4	5		7		10
	12					16		18
21				25	26			30
31					36			40



Leba dibaga mme o arabe dipotso.

Ke palo efe e nnyane go na le 8?

Ke palo efe e kgolwane go na le 13?

Ke palo efe e nnyane go na le 20?

Ke palo efe e nnyane go na le 24?



Khalara dinomore tse dinnyane mo go 10 ka mmala wa botala jwa legodimo mme tse dikgolwane mo go 10 ka bohibidu.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Khalara dinomore tse dinnyane mo go 30 mme di le dikgolwane mo go 24 ka mmala o botala jwa legodimo.

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalara dinomore tse dinnyane mo go 40 mme di le dikgolwane mo go 36 ka serolwana.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalara dipalomaleka ka serolwana mme dipalomafeta ka botala jwa tlhaga.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Ke palomafeta efe e e tleng morago ga 10?

Ke palomaleka efe e e tleng pele ga 10?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 14 le 24.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 5 le 15.

Ke palomafeta efe e e tleng morago ga 2I?

Ke palomaleka efe e e tleng pele ga 24?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 20 le 30.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 20 le 30.



Teacher:

Sign:

Date:



34

## Rulaganya mme o bapise: 40 – 50




Letha:



Ke mang yo o nang le dipeinapole tse dintsí?



kgotsa



Bala dibaga mme o tlatse mabokoso a a se nang sepe.



Leba dibaga le go arabá dipotsó.

Ke palo efe e nnyane go na le 3?

Ke palo efe e kgolo go na le 31?

Ke palo efe e nnyane go na le 38?

Ke palo efe e nnyane go na le 47?



Khalara dipalo tse dinnyane mo go 40 le tse dikgolwane mo go 36 ka botala jwa tlhaga.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dipalo tse dinnyane go na le 40.

Dipalo tse dikgolwane go na le 36.



Khalara dipalomaleka serolwana mme dipalomafeta botala jwa tlhaga.

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ke dipalomafeta dife tse di tl Lang morago ga 40?

Ke dipalomaleka dife tse di tl Lang fa pele ga 43?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 40 le 50.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 40 le 50.

Ke dipalomafeta dife tse di tl Lang morago ga 40?

Ke dipalomaleka dife tse di tl Lang pele ga 41?



Teacher:

Sign:

Date:


35

Kgweditharo 2




Letlha:

## Dipalo 40 – 50



O bala dibaga di le kae?




Palo

45

Re ka e kwala jaana.

$$40 + 5 = 45$$



Palo

Re ka e kwala jaana.

$$\square + \square = \square$$




Feleletsa tse di latelang.

20	21	22						
30				34				
		42						



Feleletsa tse di latelang.





Kwala mafoko a.

- |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| 41 | _____ | 42 | _____ |
| 43 | _____ | 44 | _____ |
| 45 | _____ | 46 | _____ |
| 47 | _____ | 48 | _____ |
| 49 | _____ | 50 | _____ |



Leba sekao mme o feleletse tse di setseng.

<b>45</b>	=	<b>4</b>	masome	+	<b>5</b>	metso
<b>43</b>	=	<b>4</b>	masome	+	<b>5</b>	metso
<b>42</b>	=	<b>4</b>	masome	+	<b>5</b>	metso
<b>44</b>	=		masome	+		metso
<b>41</b>	=		masome	+		metso
<b>48</b>	=		masome	+		metso



Kwala palo e e nepagetseng mo kholomong e e nepagetseng.

	Masome	Metso
<b>27</b>		
<b>34</b>		
<b>46</b>		
<b>41</b>		
<b>39</b>		



Teacher:

Sign:

Date:

# 36

## Kgwenditharo 2




Letha:




### Dikwere, dikhutlonnetsepa, dikhutlotharo le didiko

Nkoko o dirile kobo e ntle e. Supa dibopego tsotlhhe.



Khalara dikwere ka botala jwa legodimo, dikhutlonnetsepa ka serolwana, dikhutlotharo ka botala jwa tlhaga le didiko ka bohibidu.



Tlhophha o bo o khalara karabo e e nepagetseng.




dintshi tse di tlhamaletseng



dintshi tse di kgolokwe

dintshi tse di tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe




dintshi tse di tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe



dintshi tse di tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe





O bala di le di le kae?



Thala setshwantsho sa gago ka go dirisa didiko, dikwere, dikhutlotharo le dikhultonne.



Teacher:  
Sign:  
Date:



## Go tlhakanya le go ntsha go fitlhha ka 20

Go gakologelwa ka bonako.

$4 + 5 - 1 =$	$13 - 9 + 2 =$	$20 - 7 + 1 =$	$10 + 5 - 4 =$
$10 + 3 + 2 =$	$9 + 3 - 2 =$	$8 - 2 - 1 =$	$13 - 8 + 1 =$
$9 - 4 - 3 =$	$18 - 9 - 4 =$	$7 + 8 + 1 =$	$16 - 7 + 3 =$
$14 - 6 + 4 =$	$12 - 5 - 2 =$	$19 - 10 + 5 =$	$6 + 5 - 3 =$





Tlhakanya tse di latelang.



	$= \boxed{1} \boxed{0} \quad \boxed{2} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{6}$ $= \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{8}$ $= \boxed{1} \boxed{8}$
	$= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$ $= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$ $= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}}$ $= \boxed{\phantom{0}}$
	$= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}}$ $= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$ $= \boxed{\phantom{0}}$





Ntsha tse di latelang.



$$\begin{aligned}
 &= 10 - 6 \\
 &= 10 - 2 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &= \square + \square \\
 &=
 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &=
 \end{aligned}$$



Ke rekile dimonamone di le 15. Ke jele di le 2.

Ke neile tsala ya me di le 4. Ke setse ka dimonamone di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:



## Go tlhakanya le go ntsha go fitlhha ka 50

Go gakologelwa ka bonako.

$20 + 2 - 1 =$	<input type="text"/>	$36 - 6 + 2 =$	<input type="text"/>	$42 - 2 + 4 =$	<input type="text"/>	$47 + 4 - 1 =$	<input type="text"/>
$30 + 3 + 6 =$	<input type="text"/>	$42 + 9 - 1 =$	<input type="text"/>	$33 - 2 - 1 =$	<input type="text"/>	$49 - 1 + 2 =$	<input type="text"/>
$55 - 5 - 0 =$	<input type="text"/>	$38 - 7 - 1 =$	<input type="text"/>	$45 + 1 + 2 =$	<input type="text"/>	$50 - 5 + 3 =$	<input type="text"/>
$24 - 3 + 2 =$	<input type="text"/>	$32 - 5 - 2 =$	<input type="text"/>	$49 - 10 + 1 =$	<input type="text"/>	$29 + 5 - 4 =$	<input type="text"/>




Tlhakanya tse di latelang.

		$=$ <input type="text"/> <input type="text"/> + <input type="text"/> <input type="text"/>
	$=$ <input type="text"/> <input type="text"/>	
$=$		
		$=$ <input type="text"/> <input type="text"/> + <input type="text"/> <input type="text"/> + <input type="text"/> <input type="text"/>
	$=$ <input type="text"/> <input type="text"/>	
$=$		


Jaanong leka mokgwa wa gago.




Ntsha tse di latelang.



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ 0 \quad \boxed{8} - \boxed{2} \ 0 \quad \boxed{4} \\
 &= \boxed{4} \ 0 - \boxed{2} \ 0 + \boxed{8} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ 0 - \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ 4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 - \boxed{\phantom{0}} \ 8 - \boxed{\phantom{0}} \ 0 \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 - \boxed{\phantom{0}} \ 0 + \boxed{\phantom{0}} \ 8 - \boxed{\phantom{0}} \ 8 \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 + \boxed{\phantom{0}} \ 8 \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 - \boxed{\phantom{0}} \ 2 - \boxed{\phantom{0}} \ 0 \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 - \boxed{\phantom{0}} \ 0 + \boxed{\phantom{0}} \ 2 - \boxed{\phantom{0}} \ 2 \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \ 0 - \boxed{\phantom{0}} \ 2 \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$



Ke na le pampiritšelete ya R10, khoene ya R5, pampiritšelete ya R20 le  
khoene ya R2 mo bankeng ya me ya kolobe. Ke bolokile bokae?

R20      R5      R2  
RIO



Teacher:

Sign:

Date:

39a

Kgweditharo 2



Letlha:

## Go tlhakanya gape

Tlhakanya dipalo mo bolokong bongwe le bongwe o bo o kwala palogotlhé.

1	10	5
10		






2	10	6
20		

3	20	5
20		

4	20	4
10		



Tlhakanya.





Tlhakanya.

**12 + 11**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{1} \ \boxed{0} \quad \boxed{2} + \boxed{1} \ \boxed{0} \quad \boxed{1} \\
 &= \boxed{1} \ \boxed{0} + \boxed{1} \ \boxed{0} + \boxed{2} + \boxed{1} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{0} + \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{3}
 \end{aligned}$$

**13 + 15**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

**26 + 12**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

**23 + 22**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

**24 + 13**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

**35 + 12**

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$



Betty o rekile dimonamone tsa R36 mme  
Sipho a reka tsa R13. Ba dirisitse bokae go  
reka dimonamone?



Teacher:  
Sign:  
Date:

# 3qb

Kgweditharo 2




## Go tlhakanya (tsweletso)

Letlha:

Kwala palogotlhhe.

$$12 + 10 = \boxed{\quad}$$




$$15 + 10 = \boxed{\quad}$$




$$19 + 10 = \boxed{\quad}$$




Thala dibaga tsotlhhe tse di setseng mme o feleletse dipalo.




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Feleletsa.

$$28 + \boxed{1} = \boxed{2} \boxed{8} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = \boxed{3} \boxed{8} + \boxed{1} = \boxed{3} \boxed{9}$$

$$\boxed{3} \boxed{4} + \boxed{1} \boxed{2} = \boxed{3} \boxed{4} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{2} = \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{2} \boxed{3} + \boxed{1} \boxed{3} = \boxed{2} \boxed{3} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{3} = \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{3} \boxed{5} + \boxed{1} \boxed{2} = \boxed{3} \boxed{5} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{2} = \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{2} \boxed{6} + \boxed{1} \boxed{1} = \boxed{2} \boxed{6} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = \boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



Tlhakanya.

$\boxed{1} + \boxed{0} =$	$\boxed{2} \boxed{3} + \boxed{1} \boxed{0} =$	$\boxed{3} \boxed{6} + \boxed{1} \boxed{0} =$
$\boxed{2} \boxed{8} + \boxed{1} \boxed{0} =$	$\boxed{3} \boxed{7} + \boxed{1} \boxed{0} =$	$\boxed{1} \boxed{2} + \boxed{1} \boxed{0} =$
$\boxed{3} \boxed{4} + \boxed{1} \boxed{0} =$	$\boxed{2} \boxed{9} + \boxed{1} \boxed{0} =$	$\boxed{1} \boxed{5} + \boxed{1} \boxed{0} =$



Karabo ya 27 le 16 ke?

Thala setshwantsho go bontsha karabo ya gago.




Dira palo ya gago ya mafoko ka go dirisa ditshwantsho.



Teacher:


Sign:

Date:




# Let's ha:

Boleele



Khalara karabo e e nepagetseng go bontsha gore a mela e le dikholomo tse di dikhutshwanyana kgotsa di ditelejana, kgotsa di sepharanyana kgotsa di ditshesanyane. Khalara karabo ya gago ka mmala o o tshwanang le wa diboloko.



khutshwane


telele

khutshwane

telele


khutshwane

telele



khutshwane

telele





Jaanong bontsha gore ke mosimane ofe yo moleele. Khalara karabo go tshwana le borokgwe jo bokhutshwane jwa mosimane.



khutshwane

telele



telele

khutshwane



khutshwane

telele



Lekanyetsa boolele jwa lebala la metshameko o dirisa diatla le dinao go tswa mo go tse di segeletsweng ruri I.

Lepatlelo le boolele jwa diatla di le kae?

bolele

Lepatlelo le boolele jwa dinao di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

4

## Kgweditharo 2

### Go ntsha







Golaganya dikarata le dipalo tsa go ntsha.

10	10	10	10	10
2	2	8	8	7

$$7 - 17 = 10 \quad 12 - 2 = 10 \quad 15 - 5 = 10 \quad 3 - 13 = 10 \quad 18 - 8 = 10$$



Dirisa molapalo. Kwala karabo e o e bonang morago ga go ntsha.





Ntsha.

$$\begin{array}{r} 10 \quad 3 - 3 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 5 - 5 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 1 - 1 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 4 - 4 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad q - q = \boxed{\phantom{00}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \quad 2 - 2 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 7 - 7 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 6 - 6 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad 8 - 8 = \boxed{\phantom{00}} \\ 10 \quad q - 5 = \boxed{\phantom{00}} \end{array}$$



Ntsha.

16 - 13		
10	10	20
b	3	3
16	-	13 = 3

14 - 12		
10	10	<input type="text"/>
4	2	<input type="text"/>
14	-	12 = <input type="text"/>

27 - 11		
20	10	<input type="text"/>
7	1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/> = <input type="text"/>

35 - 13		
30	10	<input type="text"/>
5	3	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/> = <input type="text"/>

26 - 12		
20	10	<input type="text"/>
b	2	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/> = <input type="text"/>

48 - 11		
40	10	<input type="text"/>
8	1	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/> = <input type="text"/>



Lisa o na le dibadisi di le 17. O latlhhegetswe ke dibadisi di le 8.

	<input type="radio"/>										
O setse ka dibadisi di le kae? <input type="text"/>											



Teacher:

Sign:

Date:

42a

Kgweditharo 2



## Go ntsha gape


Letha:

Ntsha dinomore tse di fa tlase go tswa mo go tse di fa godimo.

10		20		30		40	
7	17	2		8		9	
10		10		10		10	
5	15	1		5		4	
	2						



Dirisa molapalo. Kwala karabo e o e bonang morago ga go ntsha.





Ntsha.

$$45 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} \quad \boxed{5} \ - \ \boxed{2} \ \boxed{0} \quad \boxed{3} \\
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} \ - \ \boxed{2} \ \boxed{0} \ + \ \boxed{5} \ - \ \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{0} \ + \ \boxed{2} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{2}
 \end{aligned}$$

$$38 - 16$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \ + \ \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

$$29 - 14$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \ + \ \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

$$48 - 11$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \ + \ \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

$$35 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \ + \ \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$

$$38 - 15$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \ + \ \boxed{\phantom{0}} \ - \ \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}} \\
 &= \boxed{\phantom{0}}
 \end{aligned}$$



Teacher:

Sign:

Date:

# 42b


Kgweditharo 2




## Go ntsha go gongwe gape (tsweletso)

Ntsha mme o tsenye karabo ya gago mo lebokosong le le se nang sepe (lolea)?

$$22 - 10 = \boxed{\phantom{00}}$$




$$25 - 10 = \boxed{\phantom{00}}$$




$$29 - 10 = \boxed{\phantom{00}}$$




Feleletsa dipalo tsa go ntsha.




$$\boxed{ } - \boxed{ } - \boxed{ } = \boxed{ }$$



$$\boxed{ } - \boxed{ } - \boxed{ } = \boxed{ }$$



$$\boxed{ } - \boxed{ } - \boxed{ } = \boxed{ }$$



$$\boxed{ } - \boxed{ } - \boxed{ } = \boxed{ }$$



Feleletsa.

$$46 - 13 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$49 - 23 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$38 - 14 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$27 - 16 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$25 - 11 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$46 - 32 = \boxed{\phantom{00}}$$



Ntsha.

$$21 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$28 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$34 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$43 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$27 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$37 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$16 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$22 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$

$$45 - 10 = \boxed{\phantom{0}} \quad \boxed{\phantom{0}}$$




Pharologano magareng ga 35 le 20 ke? Thala setshwantsho go bontsha karabo ya gago.

$$35 - 20 = \boxed{\phantom{00}}$$



Itirele lefokopalo ka go dirisa ditshwantsho.



Teacher:

Sign:

Date:

# 43

## Kgwenditharo 2





Letlhha:

### Bokete le botlhoho



Lebelela setshwantsho sengwe le sengwe o bo o araba potso.

Ke sefe se se botlhoho thata? Ke sefe se se bokete thata?




Kgomaretsa kgotsa thala ditshwantsho tsa:



Dilo tse di bokete	Dilo tse di botlhoho









Fa motsu o mohibidu o supela kwa lethakoreng le le serolwana selo se botlhofo mme fa o supela kwa lethakoreng le le botala jwa legodimo selo se bokete. Kwala botlhofo kgotsa bokete.



botlhofo



Thala kgotsa kgomaretsa dilo go ya ka moo sekale se bontshang ka teng.



Teacher:

Sign:


Date:

44

Kgweditharo 2



A re baleng ka bobedi.



Thala kgotsa kgomaretsha ditshwantsho tsa dilo tse di tl Lang ka bobedi.









Re simolotse paterone. E feleletse.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.

2, 4, 6, \_\_, \_\_, \_\_

62, 64, 66, \_\_, \_\_, \_\_

44, 46, 48, \_\_, \_\_, \_\_

1, 3, 5, \_\_, \_\_, \_\_

13, 15, 17, \_\_, \_\_, \_\_

55, 57, 59, \_\_, \_\_, \_\_

10, 8, 6, \_\_, \_\_, \_\_

98, 96, 94, \_\_, \_\_, \_\_

26, 24, 22, \_\_, \_\_, \_\_

11, 9, 7, \_\_, \_\_, \_\_

29, 27, 25, \_\_, \_\_, \_\_

95, 93, 91, \_\_, \_\_, \_\_



Teacher:

Sign:  
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

45

Kgweditharo 2





Lebelela setshwantsho sa ntlha le sa bobedi. Go diragetse eng?

Letha:



## Oketsa gabedi





Tsenya maronthorontho o bo o kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.





$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$





$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




Dirisa melapalo go kwala palo.




$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$




$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



Bala dinomore tse di latelang gabedi.

Bala 1 gabedi

$\boxed{1} + \boxed{1} = \boxed{2}$

$\boxed{2} \times \boxed{1} = \boxed{2}$

Bala 2 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$\boxed{2} \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 3 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$\boxed{2} \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 4 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$\boxed{2} \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 5 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$\boxed{2} \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



Ke na le R5. Tsala ya me e na le yona gabedi. Tsala ya me e na le bokae?



Teacher:

Sign:

Date:

46

Kgweditharo 2



## Oketsa gabedi gape

Lebelela setshwantsho sa ntlha le sa bobedi. Go diragetse eng?

Letha:




Tlhakanya maronthorontho o bo o kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.


		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>




Dirisa melapalo go kwala palo.




$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$




$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



Bala dinomore tse di latelang gabedi.

Bala 6 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$2 \times \boxed{6} = \boxed{12}$

Bala 7 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$2 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 8 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$2 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 9 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$2 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

Bala 10 gabedi

$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$

$2 \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$



Tsala ya me e na le dimmabole di le 9. Ke na le tsona gabedi.  
Ke na le dimmabole di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

47

Kgweditharo 2



Letihā:

## Oketsa gabedi

8 Gabedi

1 2 3 4 5 6 7 8 | 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16

9 Gabedi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18



Sekeltsa dibaga go oketsa dipalo gabedi. Re go simololetse ya ntihā.

Bala 5 gabedi



$$5 + 5 = \boxed{\phantom{0}}$$

Bala 6 gabedi



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

Bala 7 gabedi



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

Bala 8 gabedi



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

Bala 9 gabedi






$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$


100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Bala dinomore gabedi. Khalara diboloko go bontsha karabo ya gago.

	<b>Bala 6 gabedi</b> $b + b = \boxed{\quad}$ $2 \times b = \boxed{\quad}$		<b>Bala 8 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$ $2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$
	<b>Bala 7 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$ $2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$		<b>Bala 9 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$ $2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$



Bala tse di latelang gabedi.

<b>Bala 7 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$	$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$
<b>Bala 9 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$	$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$
<b>Bala 6 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$	$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$
<b>Bala 8 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$	$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$
<b>Bala 10 gabedi</b> $\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$	$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$



Ke nositse dintlha di le 8. Tsala ya me e di nositse gabedi.  
Tsala ya me e nositse dintlha di le kae?



Teacher:

Sign:


Date:



Letlha:


## Tsweletso ya go oketsa gabedi

Bala 12 gabedi




Sekeletsa dibaga go oketsa dipalo gabedi. Re go simololetse ya ntlha.

Bala 13 gabedi



Bala 15 gabedi

$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




Bala 14 gabedi

$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




Bala 11 gabedi

$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



Bala 16 gabedi


$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$



$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$




Oketsa dipalo gabedi. Khalara diboloko go bontsha karabo ya gago.



Bala II gabedi

$$\text{II} + \text{II} = \boxed{\quad}$$


$$2 \times \text{II} = \boxed{\quad}$$



Bala I3 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala I4 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala I5 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Oketsa tse di latelang gabedi.

Bala II gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala I3 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala I6 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala I7 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala I8 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Ke bone mafoko a le I4 mo motshamekong wa mopeleto. Mofenyi o bone palo eo gabedi. Mofenyi o bone mafoko a le makae?



Teacher:

Sign:

Date:

4q

Kgweditharo 2



## Diduti le mothamo

Buang ka ga diduti tse di mo didesekeng.




Bua gore a seduti se tletse kgotsa se lolea.



Letlha:

.....



Thala diduti tsa gago o bo o khalara diteng tsa tsona go bontsha:

Lolea	Tletse
Lolea	Tletse



Teacher:  
Sign:  
Date:

50


## Kgweditharo 2



Letlha:

Katiso:  $\times 3$

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



Feleletsa tse di latelang:

ditlhophpha di le 2 tsa 3  $3 + 3 =$

$2 \times 3 =$

ditlhophpha di le 5 tsa 3  $3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$

$5 \times 3 =$

ditlhophpha di le 4 tsa 3  $3 + 3 + 3 + 3 =$

$4 \times 3 =$

ditlhophpha di le 6 tsa 3  $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$

$6 \times 3 =$

ditlhophpha di le 7 tsa 3  $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$

$7 \times 3 =$



Dira sethalo sa tse di latelang:


dithlopha di le 3 tsa 3

dithlopha di le 4 tsa 3

dithlopha di le 5 tsa 3



Dira sethalo sa tse di latelang:




3, 6, 9, 12, \_\_\_, \_\_\_

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\quad}$$

ditlhophha di le 6 tsa  $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$6 \times 3 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



6, \_\_\_, \_\_\_

$$6 + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


ditlhophha di le 3 tsa  $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$3 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Sethalo



Pitsa e e apayang e na le maoto a le mararo. Dipitsa di le 7 tse di apayang di na le maoto a le makae?




Teacher:

Sign:  
Date:



Letlha:

## Dipateronepalo: Botharo



Thala kgotsa kgomaretsa ditshwantsho tse di tläng ka boraro.






Re simolotse paterone. E feleletse.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang:

3, 6, 9, \_\_, \_\_, \_\_

1, 4, 7, \_\_, \_\_, \_\_

99, 96, 93, \_\_, \_\_, \_\_

36, 39, 42, \_\_, \_\_, \_\_

22, 25, 28, \_\_, \_\_, \_\_

66, 63, 60, \_\_, \_\_, \_\_

12, 15, 18, \_\_, \_\_, \_\_

15, 12, 9, \_\_, \_\_, \_\_

40, 37, 34, \_\_, \_\_, \_\_



Go na le diteraesekele di le 10 kwa Kheretsheng.  
Go tlaa nna le maotwana a diteraesekele a le makae

Teacher:  
Sign:  
Date:



Letlha:

Katiso:  $\times 4$ 

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng e nngwe le e nngwe?



Feleletsa tse di latelang.

ditlhophpha di le 3  
tsa 4

$4 + 4 =$

$3 \times 4 =$

ditlhophpha di le 2  
tsa 4

$4 + 4 =$

$2 \times 4 =$

ditlhophpha di le 4  
tsa 4

$4 + 4 + 4 =$

$4 \times 4 =$

ditlhophpha di le 5  
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 =$

$5 \times 4 =$

ditlhophpha di le 6  
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$

$6 \times 4 =$

ditlhophpha di le 7  
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$

$7 \times 4 =$



Dira sethalo sa tse di latelang:


ditlhophpha di le 3 tsa 4

ditlhophpha di le 4 tsa 4

ditlhophpha di le 5 tsa 4



Dira sethalo sa tse di latelang.




4, 8, \_\_\_

$$4 + 4 + 4 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophpha di le } 3 \text{ tsa } 4 = \boxed{\quad}$$

$$3 \times 4 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



3, 6, 9, \_\_\_

$$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophpha di le } 4 \text{ tsa } \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$4 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Sethalo



Pitse e na le maoto a le 4. Dipitse di le 3 di na le maoto a le makae?



4 8 12 16 20 24  
28 32 36 40



Teacher:

Sign:



Date:

53

Kgweditharo 2



A re baleng ka bone.



Thala kgotsa kgomaretsa dilo tse di tläng ka bone.









Re simolotse paterone. E feleletse.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.

4, 8, 12, __, __, __	1, 5, 9, __, __, __	48, 44, 40, __, __, __
28, 32, 36, __, __, __	42, 46, 50, __, __, __	60, 56, 52, __, __, __
12, 16, 20, __, __, __	20, 16, 12, __, __, __	70, 66, 62, __, __, __



Go na le dibesikiti di le nne mo paketeng. Ke rekitse dipakete di le 9.  
Ke rekitse dibesikiti di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

54


Kgweditharo 2




Letlha:

## Dikgang tsa go atisa


Itlhamele kgang ya gago o dirisa mafoko a tshwana le matlho, maoto, diatla, dinao, diphologolo, batho. Tsenya palo mo lengwe le lengwe.




Katse e na le matlho a le 2. Dikatse di le 4 di na le matlho a le makae?



Khalara matlho a dikatse.



E bontshe ka dibadisi.



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




Teraesekel e na le maotwana a le 3. Diteraesekel di le 5 di na le maotwana a le makae?




Khalara maotwana a teraesekel.

E bontshe ka dibadisi.

E bontshe mo molapalong.





Ntšwa e na le maoto a le 4. Dintšwa di le 4 di na le maoto a le makae.



Khalara maoto a dintšwa.

E bontshe ka dibadisi.

E bontshe mo molapalong.



Teacher:


Sign:  
Date:

55

Kgweditharo 2



Bua ka ga tleloko.



Diura

Letlha:


Lenaka le lekhutshwane le re supetsa diura.  
Fano le re supetsa diura **di le 7.**

Lenaka la tleloko le a dikologa,  
le dikologe le bo le dikologe.

Lenaka la tleloko le dikologa jaana go re supetsa nako.



Lenaka le lekhutshwane le re supetsa eng?





Thala lenaka le lekhutshwane.

Diura 4



Ura 1




Diura 11



Diura 7



Diura 9



Diura 10



Diura 2



Diura 5



Diura 3



Diura 6



Diura 8



Diura 12



Ke eng se se ka tsayang ura go se dira? Khalara karabo e e nepagetseng.



Go dira tirogae.



Go robala.



Go tlhapa meno.



Teacher:


Sign:  
Date:

56

Kgweditharo 2



A re baleng ka botlhano.



Thala kgotsa kgomaretsa ditshwantsho tse di tläng ka botlhano.









Re simolotse paterone. E feleletse.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa molapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.

5, 10, 15, \_\_, \_\_, \_\_

20, 25, 30, \_\_, \_\_, \_\_

30, 35, 40, \_\_, \_\_, \_\_

1, 6, 11, \_\_, \_\_, \_\_

23, 28, 33, \_\_, \_\_, \_\_

25, 20, 15, \_\_, \_\_, \_\_

50, 45, 40, \_\_, \_\_, \_\_

60, 55, 50, \_\_, \_\_, \_\_

54, 49, 44, \_\_, \_\_, \_\_



Teacher:

Sign:  
Date:



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

57a

Kgweditharo 2



Letloha:


.....

## Metsotso

Re dirisa mela e mekhutshwane e mentsho jang mo sefatlhegong sa tleloko?



Tlatsa metsotso.



Kwala dipalo tse di mo dikwereng tse di khibidu fa.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Motsotso I

Metsotso e 5

Metsotso e 30

Metsotso e 60



Teacher:

Sign:


Date:

# 57b

Kgweditharo 2



Bua ka ga tleloko.



## Metsotso gape

Letlha:

Lenaka le leleele le supetsa metsotso. Fano le re supetsa metsots e le 10.

Lenaka la tleloko le a dikologa,  
le dikologe le bo le dikologe.

Lenaka la tleloko le dikologa jaana go re supetsa nako.



Lenaka le leleele le re supetsa eng?



metsotso



metsotso



metsotso



metsotso



metsotso




metsotso



Thala lenaka  
le leleele.

Metsotso e 55



Metsotso e 35



Metsotso e 60



Metsotso e 10



Metsotso e 45



Metsotso e 12



Ke eng se se ka tsayang motsotso go se dira? Khalara karabo e e nepagetseng.



Go tlola kgati



Go tshameka



Go ja



Teacher:


Sign:  
Date:




Letihā:

## Go bopa ditlhophha le go aroganya


Go na le diboloko di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.



Go na le diboloko di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?  
Kwala palogotlhe mo sedikong se se botalajwa legodimo.



Aroganya diboloko ka go lekalekana magareng ga didiko kana disekele.





Thala tse di latelang. Kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.

ditlhophha di le 3 tsa 2

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

ditlhophha di le 2 tsa 14

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

Arola dibadisi di le 12 ka 4.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo  
(Go arola):

Arola dibadisi di le 36 ka 3.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo  
(Go arola):



Balela.

Ditlhophha di le 2 tsa 7 \_\_\_\_\_ Ditlhophha di le 3 tsa 8 \_\_\_\_\_

Ditlhophha di le 4 tsa 5 \_\_\_\_\_ Ditlhophha di le 2 tsa 15 \_\_\_\_\_

Arola 18 ka 2 \_\_\_\_\_ Arola 24 ka 3 \_\_\_\_\_

Arola 35 ka 5 \_\_\_\_\_ Arola 50 ka 10 \_\_\_\_\_



Go ne go le ditlhophha di le 6 tsa bana ba le 5 kwa moletlong wa me.

Go ne go le bana ba le kae kwa moletlong wa me?



Teacher:

Sign:

Date:


5q

Kgweditharo 2




## Go bopa ditlhophha le go aroganya gape

Go na le dibadi di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.




Go na le dibadisi di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?


Kwala palogotlhe mo sedikong se se botala jwa legodimo.



$$\square \times \square = \square$$





$$\square \times \square = \square$$




$$\square \times \square = \square$$



Aroganya dibadisi magareng ga didiko.



$$\square \text{ arogangwa } \square = \square$$



$$\square \text{ arogangwa } \square = \square$$



Thala tse di latelang. Kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.

ditlhophha di le 3 tsa 12

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

Aroganya dibadisi di le 24 magareng ga 4.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo  
(Go arola):

ditlhophha tsa 5 tsa 10

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

Aroganya dibadisi di le 25 magareng ga 5.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo  
(Go arola):



Balela.

Ditlhophha di le 2 tsa 11 \_\_\_\_\_ Ditlhophha di le 3 tsa 10 \_\_\_\_\_

Ditlhophha di le 4 tsa 4 \_\_\_\_\_ Ditlhophha di le 2 tsa 25 \_\_\_\_\_

Arola 20 ka 2 \_\_\_\_\_ Arola 27 ka 3 \_\_\_\_\_

Arola 50 ka 5 \_\_\_\_\_ Arola 28 ka 2 \_\_\_\_\_



Teacher:

Sign:

Date:

gabedi aroganya

60


Kgweditharo 2




Go bopa ditlhophha le go aroganya gape

Go na le dibadi di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.

Letlha:




Go na le dibadisi di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?



Sega dibopego go tswa mo go e-e-segeletsweng ruri 4 mme o e kgomaretse mo bolokong bo bo nepagetseng. Bala dibopego.





Aroganya dibopego magareng ga bana. Dirisa dibopego go tswa go e-e-segeletsweng ruri 4. (Karolo ya Papetlana 60)

dikhutlotharo



dikwere



Aroganya maungo magareng ga bana. A thale.



dinamune



John le Belinda ba arogane dimonamone di le 12 ka go lekana.  
Mongwe le mongwe o bone di le kae?



Teacher:


Sign:

Date:


6l

## Go bopa ditlhophha le go aroganya gape

O bala dibaga di le kae mo sedikong sengwe le sengwe. Di arogaye magareng ga bana.



Sega dibaga go tswa go E e segeletweng ruri 4 mme o e kgomaretse fa.



Sega dibaga go tswa go E e segilweng 4 (Karolo ya Papetlana 6l) mme o di kgomaretse fano. Bala dibaga.

Dibaga tse di khibidu

Dibaga tse di botala jwa legodimo



Dibaga tse di serolwana



Dibaga tse di botala jwa tlhaga



Thala palo e e lekanang ya dibaga go ngwana mongwe le mongwe.



Aroganya dibaga magareng ga bana. Di thale.



Busi le Zaheda ba arogane dikheraeyone di le 32 ka go lekana.  
Mongwe le mongwe o bone di le kae?



Teacher:




Sign:

Date:



Letihā:












## Dihalofo: 1 – 20



Go diragetsē eng ka diapole?




Aroganya maungo a a ka fa molemeng mo dirotong tse di ka fa mojeng. A thale.







Thala mola go bontsha halofo.




Halofo ya 4 ke  2




Halofo ya 6 ke




Halofo ya 8 ke




Halofo ya 2 ke




Halofo ya 10 ke



Halofo ya 14 ke




Halofo ya 20 ke



Halofo ya 16 ke



Halofo ya poleite e nngwe le e nngwe ya dijo ke bokae?



Teacher:

Sign:  
Date:


63

Kgweditharo 2



Letihā:















## Go aroganya 20 – 50



Bolelela tsala ya gago ka moo dibaga di arogwanwang ka teng magareng ga megopo e mebedi.




Aroganya dibaga ka go lekana magareng ga diroto tse pedi. Di thale fa o ntse o di tsenya mo dirotong.







Khalara seripa kana halofo ka mmala o o farologaneng.




Halofo ya 20 ke  10




Halofo ya 22 ke




Halofo ya 28 ke




Halofo ya 26 ke




Halofo ya 40 ke



Halofo ya 44 ke



Halofo ya 46 ke



Halofo ya 50 ke



Khalara halofo ya setshwantsho sengwe le sengwe.







Teacher:

Sign:

Date:

b/4

## Tshedimosetso



Thaola maungo. Itirele sethalo kara seshwantsho sa gogo go bontsha se.  
Kwala pologofhe mo lebosong.

Lekha:



Fa ke tħħadha  
baya maungo  
a ta tħawarang  
mmogħo.



Thala kerfa yu setshwantsho ya maungo a o a tħħaotseeng.


Lebelēla maungo mme o arċeb dipo: so.


Ke maungo afe a re nang ie  
ona a ka bontusi?


Ke maungo afe a re nang ie  
ona a le mmidwa?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

137

# Se - se - segilweng |

Dipapetlanatiro 10 le 40



Papetlanatiro 13

makuku

thapama

maitseboa

bosigo

bosigogare

phakela le  
maitseboanyana



# Se - se - segilweng 2

## Papetlanatiro 22

Ditiragalo tsa Hisetori le tse di kgethegileng

Letsatsi la  
Ditshwanelo tsa  
Botho

Letsatsi la  
Poelano

Letsatsi la  
Badiri

Letsatsi la  
Bašwa

Letsatsi la  
Ngwaoboswa

Letsatsi la  
Bosetšhaba  
la Basadi

Letsatsi la  
Kgololosego

Disimbolo tsa Ditumelo


Bahai

Sejuta

Sebudha

Seiselamo

Sekeresete

Seaforika

Sehindu



## Cut-out 3


Worksheets 25 and 26







## Cut-out 4

### Worksheet 27



### Worksheet 60



### Worksheet 61

